

THE LOUISVILLE DAILY JOURNAL.

VOLUME XXV.

LOUISVILLE, KENTUCKY, SATURDAY, MAY 5, 1855.

NUMBER 137.

PRICE FIVE PAPER DOLLARS.

PRENTICE, HENDERSON & OSBOURNE,
Printers, between Jefferson and Green.

Advertising in Daily Papers of Louisville.

Quotations—(2) have appeared in all the news-papers, and now

are published in the Louisville Journal.

For the benefit of our friends, we

have inserted the following:

“A man who has been a

traveler in Europe, and

has made a number of

excursions, and has

been a student of the

language, and of the

manners and customs

of the people, has

written a number of

articles on the same,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

and has also written

a number of articles

on the same subject,

BUSINESS CARDS.

NOTICE.
The Banking-Houses of
HITCHINGS & CO.,
A. D. HINTON & CO.,
J. F. CURTIS & CO.,
From this date will be opened at 8 o'clock A. M. and closed
at 4 P. M. mar 12th

BANKING-HOUSES.

TRANSPORTATION.

BUSINESS CARDS.

HARD, W. Gleasor, Grocer and Commission
Merchant between Fifteenth and Sixteenth Streets.
ECK, F. W. - Com. as a Merchant, Ser-
vants and Man
K. & C., Wholesale Auction and Commission
Merchant.
D. W. A. CO., Importer and Exporter of
Fruit and Vegetables,
A. J. L. G. (Agent for International, etc., Co.,
New York.)

NEW YORK.

*etc Co., Advertiser, 1
New York, N. Y., Boston,
at the best and most widely
United States and Canada*

RAILROADS.

Pennsylvania Railroad.
Central Route, connecting the At-
lantic & Northern and the Penn-
sylvania Railroad. This road is about
one-half of a mile long, and connects
the two railroads at a point in the
City of Lakewood, between Sandusky
and western Lake Erie, making the main
line by which freight can be
shipped to the Great West.

MISCELLANEOUS.

Farm Lands for Sale
IN LOTS TO SUIT PURCHASERS.
1,000,000 of acres Selected Prairies
belonging to the Illinois Central Ra-
ilway Company.

COPARTNERSHIPS.

Dissolution

of TEVIS & BARBIEROUX was dissolved
on the 1st Inst. B. E. Tevis and
T. E. Barberoux and W. G. Swanson,
the establishment of which date lives
now.

B. E. TEVIS
T. E. BARBIEROUX

BUSINESS CARD

Spring Mattress
JOHN A. DICKINS
No. 50 west side of Wall st
THANKFUL to the public for their very kind
for the past, rapidly selling a wide
at his new store, where will be found
Bedding line, testing with a rare supply
place, which is on hand ready
and every article is of the best trade, and
make and lay up prompt. He up Wm. C.